CRNA GORA

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

INFORMACIJA
O UPRAVLJAJNU POLITIKOM IT BEZBJEDNOSTI U DOMENU STANDARDA ISO 27002

Podgorica, decembar 2018.godine

I Pregled obaveza koje su podrazumijevale pripremu Akcionog plana za upravljanje politikom IT bezbjednosti u domenu standarda ISO 27002

Evropska komisija je tokom 2017. i 2018. godine ukazivala na značaj problema informatičke sigurnosti koja nije na uspostavljena na zadovoljavajućem nivou u tijelima koja implementiraju aktivnosti u dijelu pretpristupne podrške EU (IPA) u okviru decentralizovanog/indirektnog modela upravljanja, kao i na činjenicu da je neophodno podići svijest o ovom problemu, što je i predočeno tokom 2 radionice koje su tokom septembra i oktobra 2017. godine održane u Briselu i Beogradu. Navedeni tehnički događaji imali su za cilj poboljšanje IT sigurnosti u IPA menadžmentu u okviru kojih je predstavljen Okvir od 17 osnovnih pravaca neophodnih za praćenje kada je u pitanju **ISO standard 27002**. Ukazano je na činjenicu da je ovo vrlo kompleksna i komplikovana oblast, te da je podrška stručnog kadra u velikoj mjeri neophodna kako bi država Crna Gora zadovoljila kriterijume na polju IT bezbjednosti.

Cilj pomenutih aktivnosti podrazumijevao je i obuku za pripremu individualnog akcionog plana za implementaciju okvira od 17 osnovnih pravaca informatičke sigurnosti, koji je potrebno izraditi i usvojiti najkasnije početkom drugog kvartala 2018. godine.

Na temelju iskazanog, tokom stalne komunikacije predstavnika Crne Gore i predstavnika Evropske komisije pružene su jasne instrukcije za pripremu akcionog plana za upravljanje politikom bezbjednosti u domenu standarda ISO 27002.

Individualni akcioni plan za implementaciju okvira od 17 minimalnih informatičkih sigurnosnih kriterijuma, inicijalno je bio zahtijevan za pripremiti do kraja decembra 2017. godine kao pojedinačan zahtjev za svaku državu kandidatkinju za pristupanje EU. Okvir je bilo neophodno analizirati sa pragmatične strane i na temelju istog koncipirati jasan akcioni plan. Akcioni plan trebao je da obuhvati mjere koje će unaprijediti ambijent u dijelu upravljanja sigurnosnom nadogradnjom, neadekvatnog planiranja neprekidnosti poslovnih procesa i procesa u slučaju vanrednih situacija (Disaster Recovery), neadekvatne politike, procedure i prakse u vezi ažuriranja i skladištenja podataka i ponovnog uspostavljanja sistema, informatičke sigurnosti, nepostojanja vlasništva, nedostatka svijesti o informatičkoj sigurnosti, IT obrazovanja, obuka i dr.

Nadležni organi su bili u obavezi da nakon pripreme akcionog plana formiraju radni tim koji će pratiti implementaciju mjera zadatih akcionim planom kao i da odrede službenika koji će predstavljati nacionalnu kontakt tačku u saradnji sa Evropskom komisijom po ovom osnovu, u narednom periodu vremena.

II Pregled komunikacije nadležnih institucija u procesu

Nacionalni službenik za ovjeravanje je već 30.11.2017. godine inicijalno upoznao Ministarstvo javne uprave sa obavezom pripreme Akcionog plana i blagovremeno i kontinuirano obavještavao Ministarstvo javne uprave o do sada preduzetim koracima, kako bi ovo ministarstvo pružilo podršku u razvijanju i praćenju specifičnih mjerila iz Akcionog plana.

U daljoj komunikaciji, Ministarstvo finansija je, na temelju sastanka održanog 04.12.2017. godine, obavijestilo Ministarstvo javne uprave o zaključcima sa održanog sastanka kroz informaciju u elektronskoj formi dostavljenu 06.12.2017. godine.

Nacionalni službenik za ovjeravanje je 20.12. 2017. godine zamolio predstavnike Ministarstva javne uprave za informaciju o statusu preuzetih obaveza. Ministarstvo javne uprave je 21.12.2017.

godine informisalo da se pristupilo izradi Metodologije rada Akcionog plana i da je ista u završnoj fazi definisanja pravca djelovanja iz domena nadležnosti Ministarstva javne uprave.

Na bazi ove informacije, Ministarstvo javne uprave je 22.12.2017. godine dostavilo Nacionalnom službeniku za ovjeravanje prijedlog Metodologije rada koji je obuhvatio pregled zaduženja za koje će biti odgovorno ovo Ministarstvo u daljoj pripremi Akcionog plana.

Naredni sastanak institucija je održan 18.01.2018. godine na bazi dostavljenih materijala i sa tog sastanka su definisani relevantni zaključci sa kojima su sve strane bile saglasne.

U konačnom, Ministarstvo javne uprave, 30.01.2018. godine, dostavilo je prijedlog Akcionog plana po standardu ISO 27002 u domenu svojih nadležnosti. Direktorat za upravljačku strukturu je, shodno dobijenim podacima, pristupio finalizaciji integralnog Akcionog plana sa ciljem dostavljanja istog Evropskoj komisiji.

Nacionalni službenik za ovjeravanje/Direktorat za upravljačku strukturu je 26.03.2018. godine, uz saglasnost Ministarstva javne uprave, dostavio integralni nacrt Akcionog plana Evropskoj komisiji, sa precizno definisanim mjerama, rokovima i odgovornostima pojedinačnih institucija u sistemu.

Predstavnici nadležnih institucija održali su novi sastanak 12.04.2018. godine na temelju neophodnosti usaglašavanja daljih koraka u procesu. Zaključci sa ovog sastanka proslijeđeni su učesnicima sastanka 27.04.2018. godine.

Finalni prijedlog Akcionog plana IT ISO 27002, na crnogorskom jeziku, dostavljen je, od strane Direktorata za upravljačku strukturu, na konačne komentare nadležnim službenicima u Ministarstvu javne uprave i njegovo se usvajanje očekivalo tokom oktobra 2018. godine.

III Referentni zaključci Vlade Crne Gore donešeni u 2018. godini i postupanje

Vlada Crne Gore je na sjednici od 09.03.2018. godine usvojila Informaciju o realizaciji aktivnosti i projekata koji se realizuju kroz sistem decentralizovanog i/ili indirektnog upravljanja fondovima pretpristupne podrške (IPA) u okviru prvog kvartala 2018. godine i donijela zaključke broj 8 i broj 9 kroz Zaključak Vlade Crne Gore broj 07-1267 od 5. aprila 2018. godine.

Zaključci broj 8 i broj 9:

8. Zadužuje se Ministarstvo javne uprave da, do 13. aprila 2018. godine, u saradnji s Nacionalnim službenikom za ovjeravanje i relevantnim IPA tijelima, pripremi i dostavi Vladi akcioni plan za upravljanje politikom IT bezbjednosti u domenu standarda ISO 27002.

9. Zadužuje se Ministarstvo javne uprave da, nakon usvajanja Akcionog plana iz tačke 8. ovih zaključaka, u saradnji s Nacionalnim službenikom za ovjeravanje, formira radni tim koji će pratiti implementaciju mjera definisanih Akcionim planom za upravljanje politikom IT bezbjednosti u domenu standarda ISO 27002.

Nadalje, Vlada Crne Gore je na sjednici od 27. septembra 2018. godine usvojila Informaciju o realizaciji aktivnosti i projekata koji se realizuju kroz sistem decentralizovanog i/ili indirektnog

upravljanja fondovima pretpristupne podrške (IPA) u okviru trećeg kvartala 2018. godine i donijela zaključak broj 8 kroz Zaključak Vlade Crne Gore broj 07-224 od 4. oktobra 2018. godine.

Zaključak broj 8:

8. Zadužuje se Ministarstvo javne uprave da nakon usaglašavanja konačnog prijedloga Akcionog plana IT ISO 27002 sa Ministarstvom finansija - Direktoratom za upravljačku strukturu, a najkasnije do 20. oktobra 2018. godine, isti dostavi Vladi Crne Gore na usvajanje sa prijedlogom Odluke o formiranju radnog tima koji će biti angažovan na zadacima praćenja implementacije mjera akcionog plana;

Kako su predstavnici Ministarstva javne uprave i Ministarstva finansija, na dodatnim sastancima, prepoznali potrebu za usaglašavanjem Akcionog plana u dijelu specifičnih obaveza za koje je neophodno angažovanje kadra koji na operativnom nivou može odgovoriti predviđenim mjerama, Ministarstvo javne uprave sugeriše da Akcioni plan treba biti razmotren od strane radnog tima koji će pratiti implementaciju mjera iz domena standarda ISO 27002 za prepoznate IPA institucije, a nakon mišljenja radnog tima, dostavljen Vladi Crne Gore na razmatranje.

Shodno novom činjeničnom stanju, Nacionalni službenik za ovjeravanje predlaže Vladi Crne Gore nastavak komunikacije sa predstavnicima Evropske komisije u dijelu upravljanja politikom bezbjednosti ISO 27002 za potrebe institucija koje implementiraju IPA zadatke i iznalaženje preciznijeg modela implementacije mjera iz Akcionog plana.

Na zahtjev Ministarstva javne uprave, Nacionalni službenik za ovjeravanje će predložiti članove radnog tima ispred IPA institucija dok će Ministarstvo javne uprave samostalno predložiti članove radnog tima iz predmetne oblasti za koju je zaduženo a koja predviđa implementaciju specifičnih aktivnosti predviđenih standardom ISO 27002 a prepoznatih referentnim akcionim planom.

Ministarstvo finansija uz saglasnost Ministarstva javne uprave predlaže Vladi Crne Gore da imenuje službenika koji će obavljati funkciju nacionalne kontakt tačke u komunikaciji sa Evropskom komisijom po osnovu aktivnosti koje će se implementirati kroz mjere Akcionog plana za upravljanje politikom IT bezbjednosti u domenu standarda ISO 27002.

Nacionalni službenik za ovjeravanje će nakon sprovedenih aktivnosti u ovom dijelu informisati Vladu Crne Gore o zaključcima pregovora na ovom polju.

Vlada Crne Gore je, na sjednici od _____ 2018. godine, razmotrila Informaciju o _____i u skladu sa tim donijela sljedeće:

ZAKLJUČKE

1. Vlada Crne Gore na sjednici od _____ 2018. godine, razmotrila i usvojila je Informaciju o upravljanju politikom bezbjednosti na osnovu ISO 27002.

2. Zadužuje se Ministarstvo javne uprave da u saradnji sa Nacionalnim službenikom za ovjeravanje do 18. januara 2019. godine, formira Radni tim čiji je zadatak da pripremi prijedlog Akcionog plana za upravljanje politikom IT bezbjednosti u domenu standarda ISO 27002 koji će se dostaviti Vladi na razmatranje, u prvom kvartalu 2019.godine.

3. Zadužuje se Ministarstvo finansija da do 18. januara 2019 godine odredi službenika koji će obavljati funkciju nacionalne kontakt tačke u komunikaciji sa Evropskom komisijom o aktivnostima na sprovođenju mjera Akcionog plana za upravljanje politikom IT bezbjednosti u domenu standarda ISO 27002.

4. Zadužuje se Nacionalni službenik za ovjeravanje da polugodišnje informiše Vladu o preduzetim aktivnostima iz Akcionog plana za upravljanje politikom IT bezbjednosti u domenu standarda ISO 27002.